

t34_group_2

(TMYqtuXDvjZJ7xz2h8Mnuk5UMU5o6EraEut)

October 27, 2020

Let $v2_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l3_algstr_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $u1_struct_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v3_group_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k5_group_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k6_algstr_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k2_group_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k6_domain_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $l1_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_xboole_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. ((\neg v2_struct_0 X0) \wedge (l3_algstr_0 X0)) \Rightarrow (\forall X1. \\ & (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0))) \Rightarrow (\forall X2. \\ & (m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0))) \Rightarrow (\forall X3. \\ & (m1_subset_1 X3 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow ((v3_group_1 X0) \Rightarrow (k5_group_2 \\ & X0 X3 (k2_group_2 X0 X1 X2) = k2_group_2 X0 X1 (k5_group_2 X0 X3 X2)))))) \end{aligned} \quad (1)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. ((\neg v2_struct_0 X0) \wedge (l3_algstr_0 X0)) \Rightarrow (\forall X1. \\ & (m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X2. (m1_subset_1 X2 \\ & (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (k2_group_2 X0 (k6_domain_1 (u1_struct_0 X0) \\ & X1) (k6_domain_1 (u1_struct_0 X0) X2) = k6_domain_1 (u1_struct_0 \\ & X0) (k6_algstr_0 X0 X1 X2)))) \end{aligned} \quad (2)$$

Assume the following.

$$\forall X0. ((\neg v2_struct_0 X0) \wedge (l1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\neg v1_xboole_0 (u1_struct_0 X0)) \quad (3)$$

Assume the following.

$$\forall X0. (l3_algstr_0 X0) \Rightarrow (l1_struct_0 X0) \quad (4)$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. ((\neg v1_xboole_0 X0) \wedge (m1_subset_1 X1 X0)) \Rightarrow (m1_subset_1 (k6_domain_1 X0 X1) (k1_zfmisc_1 X0)) \quad (5)$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.\forall X2.((l3_algstr_0 X0)\wedge((m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 X0))\wedge(m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 X0))))\Rightarrow(m1_subset_1 (k6_algstr_0 X0 X1 X2) (u1_struct_0 X0)) \quad (6)$$

Assume the following.

$$\forall X0.((\neg v2_struct_0 X0)\wedge(l3_algstr_0 X0))\Rightarrow(\forall X1.(m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 X0))\Rightarrow(\forall X2.(m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0))\Rightarrow(k5_group_2 X0 X1 X2 = k2_group_2 X0 X2 (k6_domain_1 (u1_struct_0 X0) X1)))))) \quad (7)$$

Theorem 1

$$\forall X0.((\neg v2_struct_0 X0)\wedge(l3_algstr_0 X0))\Rightarrow(\forall X1.(m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0))\Rightarrow(\forall X2.(m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 X0))\Rightarrow(\forall X3.(m1_subset_1 X3 (u1_struct_0 X0))\Rightarrow((v3_group_1 X0)\Rightarrow(k5_group_2 X0 X3 (k5_group_2 X0 X2 X1) = k5_group_2 X0 (k6_algstr_0 X0 X2 X3) X1))))))$$